

観測点	St.No.		E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18		
	Lat.N	Lon.E	33° 23.25'	33° 21.23'	33° 17.97'	33° 23.24'	33° 26.46'	33° 29.68'	33° 35.55'	33° 32.73'	33° 29.63'	33° 34.37'	33° 37.86'	33° 41.36'	33° 45.48'	33° 42.51'	33° 39.36'	33° 43.91'	33° 46.78'	33° 49.32'		
観測日時	Lon.N		134° 15.47'	134° 17.90'	134° 22.56'	134° 28.32'	134° 24.30'	134° 19.70'	134° 25.05'	134° 29.22'	134° 33.78'	134° 39.62'	134° 35.62'	134° 30.67'	134° 37.78'	134° 42.37'	134° 47.10'	134° 53.73'	134° 49.67'	134° 45.78'		
	観測月日		4/9	4/9	4/9	4/9	4/9	4/9	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10		
	開始時分		11:32	12:04	12:52	13:51	14:39	15:24	10:13	10:49	11:29	12:37	13:22	14:00	9:38	10:15	10:51	11:38	12:19	12:55		
	終了時分		11:42	12:23	13:11	14:10	14:55	15:34	10:22	11:01	11:49	12:51	13:31	14:29	9:45	10:23	11:02	11:52	12:29	13:03		
水温 ℃	0 m		18.31	18.39	18.42	16.88	17.23	16.66	18.77	18.11	19.63	17.43	17.83	15.65	16.33	18.91	19.21	17.68	14.69	14.30		
	10 m		17.92	18.27	18.21	16.69	17.08	16.96	18.72	18.10	19.44	17.37	17.82	13.91	15.73	18.80	19.15	17.64	14.42	14.34		
	20 m		17.28	18.13	17.56	16.41	16.51	16.87	17.69	17.82	18.18	17.34	17.66	14.35	15.36	18.44	19.05	17.56	15.91	14.04		
	30 m		17.10	17.72	17.45	16.50	16.38	16.38	17.21	17.61	17.89	17.29	17.28	15.03	15.67	18.21	18.66	17.48	15.91	14.16		
	50 m		16.74	17.25	17.32	16.36	16.10	16.09	17.14	17.55	17.35	17.25	17.17			16.82	17.64	17.36	15.55			
	75 m		16.50	16.92	17.10	16.00	15.79	15.93		17.41	16.89	17.16	17.14			15.88	17.24	16.27				
	100 m		16.07	16.61	16.45	15.40	15.58	15.71		17.22	16.65	17.05	16.12				15.94	16.27				
	150 m			15.52	15.65	14.56	15.01			15.32	15.19	16.14						14.84				
	200 m			14.16	14.18	13.31	13.47					13.23	14.26					13.59				
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
塩分 P S U	0 m		34.676	34.672	34.692	34.499	34.503	34.323	34.692	34.689	34.685	34.699	34.668	34.065	34.272	34.667	34.668	34.603	33.555	33.532		
	10 m		34.658	34.669	34.681	34.492	34.501	34.472	34.688	34.691	34.680	34.698	34.669	33.622	34.183	34.667	34.666	34.598	33.637	33.549		
	20 m		34.648	34.668	34.685	34.431	34.428	34.454	34.679	34.694	34.669	34.697	34.672	33.784	34.111	34.672	34.664	34.597	34.194	33.480		
	30 m		34.633	34.658	34.694	34.489	34.439	34.353	34.682	34.703	34.677	34.695	34.684	34.006	34.207	34.671	34.654	34.581	34.262	33.561		
	50 m		34.610	34.637	34.691	34.510	34.515	34.339	34.676	34.705	34.652	34.693	34.685			34.628	34.647	34.577	34.320			
	75 m		34.609	34.627	34.674	34.541	34.510	34.417		34.698	34.638	34.688	34.683			34.498	34.664	34.587				
	100 m		34.580	34.617	34.580	34.530	34.502	34.472		34.684	34.628	34.674	34.584				34.464	34.606				
	150 m			34.545	34.518	34.499	34.505			34.539	34.533	34.597						34.481				
	200 m			34.467	34.472	34.437	34.440				34.429	34.480						34.447				
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
気象・海象	海深 m		618	765.7	1214.7	1104.3	306.7	122.6	76.3	149.2	139.2	230.1	121.1	45.9	56	97.5	134.4	269.1	81	54.5		
	水色		5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6		
	透明度 m		11	13	11.5	11.5	12.5	11	21.5	20	19	18	16.5	12.5	12.5	15.5	15	14.5	11	10		
	波浪		4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4		
	うねり		ENE-3	ENE-3	ENE-3	ENE-3	ENE-1	ENE-1	E-1	ENE-1	NE-3	NE-3	NE-3	ENE-1	ESE-1	SE-1	SSW-1	SSW-3	S-3	S-3		
	風向 (d)		E	ESE	ESE	E	ENE	E	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NE	WSW	WNW	SW	SW	SW	SSW		
	風速 (m/s)		4.1	4.5	3.7	4.7	4.7	2.4	3.4	7.4	8.8	10.8	13.1	11.5	1.2	2.3	9.7	10.2	7.8	7		
	気温 ℃		16	16.5	16.9	15.8	16.1	16.3	13.6	13.5	13.2	11	12.8	13.7	17	17.9	18.7	18.8	18.2	18		
	雲形		Cs-Cu	Cs-Cu	Cs-Cu	Cs-Ci	Cs	Cs-Cu	Sc-Cs	Sc-Cs	Sc-Cs	Sc-Cs	Sc-Ci	Cs-Cc	As-Ac	As-Ns	As-Ac	As-Ac	As-St	As-St		
	雲量		5	4	4	3	3	3	2	2	2	1	3	4	9	10	9	7	7	10		
	天気		bc	bc	bc	bc	bc	bc	b	b	b	b	bc	bc	c	o	c	bc	bc	o		
	気圧 hPa		1013.9	1013.3	1013.1	1012.6	1012.3	1012.1	1018	1017.4	1017.4	1017.1	1016.3	1015.9	1010.2	1010.2	1009.9	1009.2	1008.4	1008.3		
流況	10 m	流向 deg	105.2	19.5	49.3	139.4	167.4	100.2	49.6	125.8	291.1	218.4	122	231	77.8	45.6	32.8	121.1	143.5	194.2		
		流速 Kt	0.4	0.7	0.7	0.3	0.9	0.2	0.5	0.3	0.6	0.7	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5		
	50 m	流向 deg	141.6	1.8	61.1	175.9	176.2	221	37.4	55.3	284.7	240.2	94.9	145		59.8	66.8	113.9	164.1	243.5		
		流速 Kt	0.5	0.5	0.9	0.6	1.2	0.1	0.6	0.2	0.5	0.5	0.5	0.1		0.6	0.6	0.5	0.4	0.3		
	100 m	流向 deg	136	17	50.1	200.1	189.8			40.3	293.8	285.8					166	185				
		流速 Kt	0.4	0.5	0.8	0.6	1			0.2	0.5	0.2					0.4	0.2				

緯度・経度は世界測地系(WGS-84)採用、無印は C T D (ICTD/DT2000) による (a) S T D (アレック電子AST-1000) による (b) 水温計による (c) クロロテック (アレック電子ACL220-PDK) による (?) 測器不明